

smo primorani da tragamo za nekom moćnjom vrstom gramatičke i nekim »apstraktnijim« oblikom lingvističke teorije. Pojam »lingvistički nivo predstavljanja«, uveden na početku ove glave, mora se preinaciti i razraditi. Bar jedan lingvistički nivo ne može imati ovako jednostavnu strukturu. To znači da na nekom nivou rečenice neće biti predstavljene jednostavno, kao konačan niz malih elemenata, generisanih sleva nadesno uz pomoć neke proste maprave. Na sličan način moramo napustiti nadu da ćemo naći konačan skup nivoa, poređanih odvozno naniže, konstruisanih tako da sve liskaze generišemo postavljanjem dozvoljenih mizova elemenata najvišeg nivoa, izražavajući sadržaj svakog najvišeg nivoa preko elemenata drugog nivoa, itd., postavljajući konačno fonemski sadržaj elemenata na nivou koji se nalazi odmah iznad najnižeg.⁴ Na samom početku ove glave predložili smo da nivoli budu ovako postavljeni radi jednostavnosti opisa skupa gramatičkih nizova fonema.

Ako jezik možemo da opšlimo na elementaran način, sleva nadesno, konisteći samo jedan nivo (tj. ako se radi o jeziku konačnih stanja), ovakav opis zaista može biti pojednostavljen postavljanjem viših nivoa; ali za generisanje jezika koji nisu jezici oknačnih stanja, engleskog, na primer, neophodan je opšiji koncept »lingvističkog nivoa« i izlošne drugačije metode.⁵

Preveo Borko Jovanović

PRIMEDBE AUTORA

¹ C. E. Shannon & W. Weaver, *The mathematical theory of communication*, (Urbana, 1949), pp. 15f.

² U svojoj biti, tovo je model jezika koji Hockett razvija u *A manual of phonology* (Baltimore, 1955), 02.

³ Vidi moj rad »Three models for the description of language«, I.R.E. *Transactions on Information Theory*, vol. IT-2, Proceedings of the symposium on information theory, Sept., 1956, za postavku ovakvih uslova i dokaz stava (3). Obratite pažnju na činjenicu da skup dobro definisanih formula ma kog formalnog logičkog ili matematičkog sistema ne može da bude jezik konačnih stanja, zbog zagrade koje su uvek u paroviima, ili drugih ekvivalentnih ograničenja.

⁴ Treća mogućnost je da zadržimo pojam lingvističkog nivoa kao jednostavnog linearnog metoda predstavljanja, ali da generišemo bar jedan takav nivo sleva nadesno pomoću maprave većih mogućnosti od markovskih procesa konačnih stanja. Pojam lingvističkog nivoa baziranog na generisanju sleva nadesno vezan je za mnoge teškoće zbog kompleksnosti opisa i zbog nedostatka opisne moći (v. glavu 8), tako da izgleda besmisleno

zadržati dalje ovaj pristup. Gramatike koje kasnije razmatramo, a koje ne generišu rečenice sleva nadesno, odgovaraju procesima koji nisu takvo elementarni kao što su markovski. Ali one su možda i manje moćne od tipa gramatika neophodnih za generisanje engleskih rečenica »sleva nadesno«. V. moj rad »Three models for the description of language«, u vezi s daljom diskusijom.

PRIMEDBE PREVODIOCA

* Ovaj članak je, u stvani, treća glava sada već klasičnog dela N. Čomskog: »Sintaktičke strukture« (Syntactic Structures), koje je prvi put objavljeno 1957, a do 1976. doživelo u ediciji »Mouton« dvanaest izdanja.

^a Eng.: »levels of representations».

^b Srh.: »čovek dolazi«, »ljudi dolaze».

^c Srh.: »starti čovek dolazi«, »starti ljudi dolaze».

^d Eng.: respektivno: »uncertainty« i »information content».

^e Eng.: »declarative sentences».

^f Srh.: (i) Ako S₁, onda (tada) S₂.

(ii) Illi S₁, ili S₂.

(iii) Čovek koji je rekao da S₁, stiže (treba da doputuje) danas.

^g Srh.: ako, illi (Siii), ili S₁, onda (tada) S₂. Konisteći simbole (matematičke) logike, istu rečenicu možemo zapisati ovako:

(Siii) V S₄ ⇒ S₂

U vezi s izvesnom »neobičnošću« navедene rečenice, v. komentar autora u sledećem pasusu.

^h U prethodnoj glavi, koja nosi naslov »Nezavisnost gramatičke« (The independence of grammar), Čomski postavlja pitanje o principu po kome se gramatične sekvene u jeziku razlikuju od negramatičkih, i odbacuje sledeće mogućnosti: a) poistovećivanje iskaza »gramatično u jeziku« s »registrovano u jeziku govornika X« (ili »registrovano u jeziku«), b) mogućnost semantički zasnovane definicije gramatičnosti, c) poistovećivanje gramatičnosti nekog izraza s njegovom frekvencijom u datom jeziku. V. »Gramatično i um«, izbor tekstova N. Čomskog u redakciji R. Bugarskog, »Nolit«, 1972.

ⁱ U glavama koje slede Čomski nudi i razmatra koncepte »gramatičke frazničke strukture« i »transformacione gramatičke«, kao modele koji su moćniji od modela »gramatičke konačnih stanja«. V. Džon Lajmon, »Lingvistička revolucija Noama Čomskog«, »Duga«, 1974.

proza polja

smiješna slika (i prilika)

andelko vuletić

O jednoj krivoj i čvornovatoj grani nije hao se stari Kulin. Ne, nije više zabuna kao pmiye, u onom šumanku, kad su ga opakali i pokopali, a on, ikasnije, banno među ljudi, u svoju porodicu.

I Rusmila je, zajedno s djecom, prisustvovala tom posljednjem obredu, mada nije moralna, ali je, valjda, htjela da se uvjeri svojim očima, da ne živi u zabludi, da zna na čemu ostaje.

Ali, Rusmila nije zaplakala. Držala je u naruci malu Radovilu i nešto joj nježno pjevjušila, kao da se Kulin penje na merdevine da dohvati kolač. Ni ostala djeca nisu žalili oca — sve im je to sličilo na dosadnu, nezanimljivu igru. A za njih, one su, igre, među starijima uruviči i bile dosadne i nezanimljive. Pogotovo što na hrastu nije bilo nikakvog zamisljivog ploda koji bi vrijedilo klasti, pa je neko idjete u jednom momentu zavikalo: stari, jesli li ljud, šta ćeš gore, slomit ćeš se, nije to kruška!

Pa, ipak — i kad se sve uzme u obzir, sve to što se dešavalо, i kako se dešavalо, koja više nije bila sposobna da upravlja svojim postupcima — ne bi se moglo reći da nije postojao bar jedan razlog da se Rusmila ne rasplače. Ne zato što gubi muža, oslonac kuće, glavu porodice, hraničitelja, što gubi, konačno, čovjeka, ne čak ni kao supruga, nego obično ljudsko ibice koje nestaju.

je pred njenim očima, tu, pod hrastom — gotovo da se kaže: nigdje — ni pticama ni ljudima. Ne, nikako iz tih razloga. Nego iz ovog, jednog jedinog: kako se to obavlja, i ko to obavlja. Žene!

Kulina su vješale žene.

Njega su u smrt ispratile babe.

A mogli su puščani kršumi.

Ne, nisu mogli, to bi onda bila pjesma, to bi mu bila velika počast, otisao bi kao muškarčina, kao ljudina.

Eto, mi takav ispraćaj — kako se obično kaže: posljednjih ostatalka — nije Rusmili natjerao suze u oči. Čak, onaj ko je cijeli taj ritual posmatrao sa strane, mogao bi zaključiti da je i ona — koliko god to poštuvala prikriti — suočjećala više s babama koje vješaju čovjeka, nego s čovjekom, i to: svojim, rođenim čovjekom, suprugom.

Doduše, ona je na sudjelu govorila sve suprotno od onog što je Kulim izjavljivao iželje da bude izjavljeno, ali to je radila na isti način kao i kad se pohotljivo — suprotno svim očekivanjima — podavala vojskama i probisvjetima koji su srljali preko sarajevske visoravn.

Da li ju je povukla stihija kad je vidjela da Kulina na gubilište odvode sve same ženske ruke? Je li u tome vidjela čin svog iskupljenja za sva ona pustošna orgijanja?

Uostalom, s Rusmili ižili bez nje, zašto su to, to pogubljenje, prepustili suknjama? Jeste, iz rata je izišlo malo muških glava, malo ih je bilo i na sudjelu pod hrastom, ali i da ih je ostalo jedva i onolikko koliko se na prste može izbrojati, opet bi ih se našlo tri-četiri za taj posao na stratištu.

Uzrok je, međutim, na drugoj strani.

Kad je konjanik svećano, gromoglasno, kao da iz njega progovara glas sudbine, obznanio kažnju, i kad je strogo izgovorio:

— Smrt, vješanjem!

i ono što je bilo muških glava, pogledale su pred se, nice, u zemlju.

Misleći da je to samo trenutak klonica, konjanik je, nagoneći konja u propanj, opet svećano izgovorio:

— Smrt, vješanjem!

Glave, muške, što su bile klonule, nisu iz tog klonuća ustajale, već su padale još dublje, padale su nice, kao da se survavaju u ponor.

Ako je, tog časa, i postojalo muško stvorene koje je, nakon presude, ostalo uzgor, ponosno i mrko, onda je to bio samo Kulin Butmir.

Da li je time izazvao gnijev žena, majki, sestara, supruga i kćeri? Ili se tad bjelodano potvrđivala od davnina znana priča o nadmoći ženskog soja nad muškим? Ili su se, kažnjavajući Kulina, osvećivale Rusmili?

Billo kakvo bilo, tek kad je kučnuo čas sudbine nad suprugom ratne kurve, žene su bile te koje su se prve, i jedine, odazvale pozivu, i pohrile na gubilište kao na svadbu, kao na seosko slavlje.

Nakon trećeg oglašenja sudbenog stola na hambaru pod visokim hrastom, i nakon trećeg — uzaludnog — izazova muške odvažnosti, žene su zagrajale odobravanjem.

Hor žena je zavikao, a moglo bi se reći — zapjevao!

— Na vješala!

— Dajte ga nama u ruke!

— Mi ćemo mu odrijeti kožu.

— Gornjulu kamenja na njega.

— Neki visi, glavom prema zemlji.

— Sva snamota s njim nek oteče!

— Skinuti, pa gola o hrastovo granje!

— Za muda, pa ioderati kao jarcu.

Od svih ovih prijetnji i izljeva bijesa i ogorčenja, jedna je (prijetnja) bila nepotrebna, ona: Dajte ga nama u ruke!

Potpuno nepotrebna, jer je Kulin sam pošao na svoj posljednji hod, mimno, bez

ikakve želje da se brani ili da bježi, i nije bilo potrebe da bude u njihovim rukama; bio je, već tada, u božjim.

Potrebno je bilo jedino da se izvršioci zalkiona, pravde i istine dogovore — jer to nigdje nije bilo precizirano — osim u njihovim ogrećenjima — kako da objese Kulina: naga ili obučena, ili umotana u bijelu platu, za vrat ili za spolovilo, s glavom prema zemlji ili prema nebu?

Umjesto dogovora, nastala je prepirkica:

— Glavu gore, mnoge dolje?

— Zašto bismo ga onda vješali?

— Noge gore, a glavu u nebo?

— Poletjeće! Pobjeći.

— Glavu gore...

— Prema nebu?

— I za glavu i za noge!

— I, neka se stalno njiše.

— Mrtvi se mogu i probuditi.

— Pa nestati!

— Pa ti, kao vampiri, doći u kuću.

— I onda će on objesiti tebe!

— Ne! Najprije će ti popiti mozak.

— Ili ti zapaliti kuću!

— Pa onda ti pjevaj.

— Znaš kako je, kad ustane mrtvac!

— Kukalka (jadina), kako ne bih znala.

Ta, nije se to jedanput desilo.

— E, e, viđiš šta nam se može desit.

— Objesit! pa vezat za drvo!

— Vezat!

— To je jedino pametno.

— I mrtvaca treba vezat. Ko zna šta se u njemu može probudit.

— Vezati!

To je bila posljednja odluka na zboru to je odobreno škrgutom zuba i lupanja nogu.

Gurnule su Kulina, pritjerale su Kulina Butmira tuk uz samo drvo.

Naredile mu da stane mirno.

Stao je.

Saslušavale su ga.

Uz svakog pitanje slijedio je i udarac: rukom, nogom, srpskom, bilo čim, što god im se našlo pri ruci. Pljuvanje i ne računamo.

— Kad si rođen?

— Nižašt.

— Mi pitamo: kad si rođen?

— Ja sam odgovorio.

— Koliko imaš godina?

— Više nego što mi je trebalo.

— Koliko imaš djece?

— Jedno.

— Čija su ostala?

— Moja.

— A ko ih je napravio?

— Narod.

— Lažeš.

— Ljudi.

— Opet lažeš.

— Nisu valjda žene?

— Vojska. Tuda vojska.

— Nisam služio vojsku.

— Nisi služio vojsku. Da, ali služio si vojsci: Nijemcima, Talijanima, Čerkezima, Bugarinima.

— Preturao sam se kako sam znao.

— Poturao si im ženu. Svoju ženu.

— To kažu žene!

— To je rekao sud.

Taman kad ga htjedeš popeti da primi omču, jedna od žena istupi:

— Imam ja još jedino pitanje.

— Što je? — pitale su.

— Neka nam oda tajnu.

— Koju?

— Kako se zove?

— Ne, nego majveću tajnu: gdje je zakopao novac?

Kulin Butmir, zvani Vukas, smogao je još toliko snage da se začudi:

— Koji novac?

— Ratni dobitnik zna gdje je sakrio novac.

— Pitajte ratnog dobitnika, ja ne znam.

Žene su zacirkale:

— Ruga nam se.

— Imam na to pravo.

— To mu je posljednja želja.

Kulinu se lice isvezalo u čvor:

— Niže to moja posljednja želja.

— Da koja je?

— Da se najedem.

Žene su se zacerekale:

— Zna ratni dobitnik što valja, i što mu treba.

— Pa dobro: da ga nahramimo.

— Jednom, za sva vremena.

— Nek crkne jedući.

Jedna grupa se poizmakla, šćućurila se, i nešto se, šapatom, dogovarala, da bi, na kraju, zatklijucišla:

— Na to ima pravo. Nek se najede, nesretnik.

— Mi smo pošteni svijet.

— Mi hramimo i mrtve, odmah poslije pogreba. Možemo i osuđenike.

— Nahranimo čovjeka!

Opet se izdvojila grupica žena, kesila se, cerekala. Lica su im se presijavala od zluradosti.

Kulin je razmišljao drugačije: prvi put za ovih četiri-pet ratnih godina osjetiće što znači sitost.

Najesti se, pa: umrijeti.

Vrijedne ženske, staraćke, bablje ruke hitro su, unaokolo, prikupile busenje suhe trave i osušene crne zemlje, i polagano, svečanim hodom i svečanim kretanjima, prinijele hranu osuđeničkim ustima.

Dizuci glavu gore, prema visinama, Kuljin Butmir nije ni obraćao pažnju na to što mu donose. Čim je zagrizao, prelomio se u pasu, zakašljao, zahripano — i — otplijunuo.

— Gadi se zemlje! — zacičale su babe.

— Svoje rodjene zemlje.

— Zemlje koja ga othranjila.

Kulin je pljuvao na sve strane oko sebe, ali u tome nije bilo nimalo njegove svjesne želje, ili potrebe da tako postupi. Organizam se — koliko je mogao — sam branio. Poslije kašila i pljuvačke, iz njegovih usta izbijala je crvenasta pjena.

Babe su se razjarile.

Dograbilo su čovjeka pod vješallima, skollile ga sa svih strana, i pitale ga kao bolesno, zlohrano dijete. Čvrsto su ga stezale svojim nemocnim, košutnjavim, staraćkim rukama.

Na silu su mu pomicale usne, na silu su mu otvarale usta, na silu su mu razvaljivale čeljusti i gurale u utrobu: rahlu zemlju, kamenje i travu.

Kako se osuđenik počeo davići i gušiti od zemljuštine, travuštine i kamenština, vješe i vrijedne ženske ruke, uz pomoć svojih pametnih glava, i još pametnijih glavetina, i još i još pametnijih glavica, požurile su i pobrimile se da ga što prije pop-

nu na vješala, da im se ne desi peh, da im se ovaj sveti čim ne izjavovi, pa da ratni dobitnik umre na zemlji, prije nego i dodirne omču, prije nego mu štrik zaustavi slobodan dom krvi vratnium žilama.

Objesile su ga, tako, presitog, a gladnog.

Tek što se pod knivim hrastovim debлом zanjihalo razdrzo tijelo — nemoće, staraćke noge kao da su dobile krila: zaigrale su mijmo kolo. Ni zemlji nije bilo lako: kad udaraju o tlo staraćke noge, s njima, istodobno, udara i sav onaj jad i očaj koji im je život udahnuo.

Osvetnički, krvnički, tuklo je po gluhoj zemlji veselo staraćko kolo.

Veselje na sve strane, a glasa niottkud.

Poskačuju staraćke, bablje noge, savijaju se u pasu lomne kosti, pa ako se ipak, bar i u čemu, narušavaju iškonske tišine i šutnja, ovaj svečani pozdrav jednoj smrti, onda je to samo škripa — povremena, ali neugodna po šumu — škripa dotrajalih zglobova u koljenima, u ramećima, u kukovima.

Alli, babe i ne pomišljaju na umor, na predaju.

Tijeho, tihano vije se na blagom plaminskem povijetarcu izduženo tijelo o granama hrasta koji su sažegle munje, a udari i topoti ženskih stopala uvjerravaju zemlju — i to ko zna po koji put — da snaga i silina života ne počivaju ni u očnjama, ni u požarima, ni u ratovima, ni u vojskama. Ne-ga negdje na drugoj strani. Gdje — vrag zna, ako ma to pitanje najbolje ne odgovaraju i ješta, i lomljavina, i gruhanje o zemlju ovih iznemoglih staraćkih, potkislih, otpalih, kržljavih, krastavih babljih tabana.

Jedna sitna, kržljava ali okretina i živahnata baba pokušala je oskrnaviti Kuljino-vi tijello: srpm je parala odjeću, komad po komad, i bila se domogla spolovila, i zapjevala na stav glas — čim ga se dotala.

Međutim, odmah su joj ostale zavezale usta i ugurale je u kolo koje se kidalo, lomilo, krivilo, pomjeralo, rastezalo kroz crijevo — alli: trajalo, odolijevalo.

Konačno, u kolo se uhvatila i Rusmila. Ona je hiltinom, lakočom i ludostima unijela u kolo svježinu i gipkost: reklo bi se da joj tabani misu ni dodirivali zemlju.

Tek s prvim sumrakom, došao je i prvi umor.

Jeste, babe su počele piadati kao snoplje. I padale su i dahtalle. I crkavale. Ali se brzo i okrepljivale. I skakale na noge. Ponovo. Kao da se tek sad rađaju.

Kolo oko debla, na kojem visi mrtav čovjek, ratni dobitnik Kuljin Butmir, bilo je njihova životna pjesma.

To šeststoko, ubitacno, iscrpljujuće, nije-mo kolo, od kojega se zemlja prolamala, a koje su, sve do jedne, vodile i igrale sve same babe.

Uprikos svemu, što je dosad preturila preko svojih slabših leđa, Rusmila se tek sad suočavala sa životom.

Što su djeca, Jovan, Muhamed, Nikica, Jaho i Radovila, postajala veća, i glad njihovih utroba postajala je veća. Trebalо je prehranjivati šestora usta!

Sa šest strana — šest gladi, a jedne ruke. Ke to ženske ruke.

Mada se tijelom raskrupnjavala i, u pravom smislu, razrastala — Radovila je s mukom stajala na noge, a još mučnije srušala riječi. A najgore je bilo što se u djeteta osjećao veliki, uzaludni, očajnički napor da to učini. Svaka izgovorena riječ — kažem: izgovorena, ali to nije tako — koštala ju je nadimanka, crvenila, suza.

Oči se rašire, obrazi nadmu, grudi zaciče, a od riječi isapdne — i to jedva — nje-na smiješna slika i prilička. Obeshrabrena, Radovila onda, poslije tolikih pokušaja, zašuti, i samo gleda, gleda, zuni u neko mrtvillo iz kojeg se ne da dozvati.

Slično se dešavalo i s njenim počkušajima da se osovi na noge. Svoje noge.

Rusmila je, noseći dijete u naručju, odlažila, zaobilazno, južno od Sarajeva, pa se opet, zaobilazno, i vraćala.

(Odlomak iz romana)

